



REPUBLIC OF GHANA

MINISTRY OF FINANCE

EWE

(DOWFE SI KPOA GANYAWO DZI)

YAME FE DEDZIKPOGA  
CNCONIDCD DODZIKPOGA

DOWFE SI DUKOA TIA (NDA)

DDWOBALĒ SI NJU WOTRO ASI LE  
TOTODEME

Todoxe 2020



(MCDF) SI KPAC GANYAWO DZI)

YAME FE DEDINCD CNDNICKD DODZIKD AGA

DOWCFE SI DUKOA TIA (NDA)

DCWGBALE SI NJU WOTRC ASI LE FE

TOTODEME

Todoxe 2020



## 1.0 ₦GODONYA

### NU SI YAME fE DEDINON DODZIKPOGA (GCF) LA NYE.

Yame fe dedinon dədzikpəga (GCF) nye dəwəga təxə ade si xexea me godoo do da di le Dukə fofuwo fe gadodo təxə (UNFCCC) ade nu tso yame fe tətrə ɲu to gade nu siwo woawə be yame fe dzoxəxə dzi nađe kpətə le ɲgɔyidəwo wəwə me.

Wode dədə sia to me be wōakpe de dukə madengəwo ɲu na dəwəwə tso dədə si woawə hena avahoho de yamegbegblē wənawo ɲu be wəna siawo dzi nađe kpətə. Wowə kple susu be woatrə asi le yame fe dedinon si ahe tətrə ve be woado ɲusē wofe dukəwo fe ɲutete le dədə blibo la wəwə me ɲu hena yame fe dedinon dədzikpəgawo xəxə, wo ɲu dəwəwə kple wo dzi kpəkpə ɲu.

GCF gakpena de dəkuisi dəwəfe siwo fe dədəwo ku de yame gbegblē dzi dədə kpətə kple yame fe dedinon ɲu le gowo kej me.

Wofe tađodzinue nye səsəminasəe kpəkpə le yamegbegblē wənawo dzi dədə kpətə le efe dədəwo me ku de ga la ɲu dəwəwə ɲu le dukə me

### NU KAWOE NYE DODZIKPOGA SIA fE TAĐODZINUWO?

Yame fe dedinon dədzikpəga la fe tađodzinuwəe nye be:

- Wõakpe de dukõ madengõwo ïu le wofe dodo wõwõ hena dzudzõvõdodo kple wofe nugbléfewo dzi dede kpõtõ be woatõ de yame fe dedinõnõ wõnawo ïu.
- Wõatõ wofe susu le yamegbegblé wõnawo ïu hena wo dzi dede kpõtõ kple ñgøyidõ si woade tome hena takpõkpo na yame fe dedinõnõ.
- Woadõ ñusẽ dziduõu kple dokuisi dãwãfewo kple dokuisi habõbõwo be woate ïu ade ga le yame fe dedinõnõ fe gakevi la alo dãdzikpõga me.
- Woadõ ñusẽ amewo, dãwãfewo kple nugbagbeviwo fe wõnawo le dukõ madengõwo me be woate ïu ado boblo yame fe tõtrõ fe nugbléfewo.
- Woadõ ya uevõ dede da fe wõnawo de ñgo eye woade nu siwo nye mõxenuwo na ñgøyiyi kpkpo la da.
- Woadõ Paris dodoa kple dukõ fofuwo fe dodoowõ (UNFCCC) fe dodoowõ de ñgo dãwãwõ to yame fe dedinõnõ dãdzikpõga la ïu dãwãwõ me.

## GAXXO LE GCF DÃDZIKPÕGA LA ME

Habõbõ vovovowo (tso dokuisi dãwãfewo, ñgøyidõwãfewo, gadzradofewo kple Dokuisi Habõbõwo (NGO) dzi le gbeta dukõwo, nuto gâwo, dukõa me kple du viwo me) ate ïu axõ ga le GCF dãdzikpõga la me atsõ wõ ñgøyidõwo kple takpekpe siwo ku de agbenõnõ tõtrõ kple yamegbegblé wõnawo dzi dede kpõtõ fe dodoowõ wõwõ le dukõ madengõwo me ïu.


## **DUKO ADE NYU FE GAXCX LE GCF DODZIKPOGA LA ME.**

Dukɔ ade nyu fe gaxcx le GCF dədzikpɔga la me nye GCF fɔ wɔna vevitɔwo dometɔ deka. Esia gɔmee nye be dukɔ siwo le gaa xɔm la ate nyu atia wofe dukɔmeevi nutefewɔla ade kple dukɔa me fe habɔbɔwo (dziqduutɔwo alo dokuisitɔwo) be woawo nyu naqé ga le GCF Dədzikpɔga la me nyu ngɔgbenɔla adeke manɔmee. Dukɔ nyu fe gaxcx le dədzikpɔga la me le vevie elabena ado nutɔnyenye de nygɔ alo ana dukɔa nanya be ga la nye ye nyu ye tɔ eye wɔawɔ eju do nyuie-wɔatsɔ belèle na eju dɔwɔwɔ be eme nakɔ na ame sia ame, woawɔ eju do de dɔdo nyuitɔ nu be dukɔ si xɔ gaa la nate nyu ana akɔnta dedi tso ale si wɔwɔ ga la nyu dɔe nyu.

Dziqduu dɔwɔfewo kple dokuisi dɔwɔfewo nyu fe gaxcx le GCF fe dədzikpɔga la me nye GCF dədzikpɔga la fe wɔna vevitɔwo dometɔ deka abe ale si wɔle GCF fe dɔdɔa nu ku de dukɔwo fe nutɔnyenye dɔdo la me ene.

## **TEFE SIWO GCF Wɔ CD LE KPLE DUKɔWO fE YAME FE TɔTɔ DɔDO VEVITɔWO**

GCF de dzesi tefe enyi siwo me GCF ade gae kple susu be ade vi na dukɔwo.



## Tata GCF Fe Wɔna Enyiawo

### NB: Ghana Dukɔa fe Yame fe Tɔtɔ Dodoawo

Ghana dukɔa fe yame fe tɔtɔ dodoawo kple dodo siwo Ghana dukɔa wɔ alo alɔdodo siwo Ghana dukɔa na Ghana Determined Contributions (GDCs) nye nu siwo sɔ kple GCF fe tadodzinu siwo ado ale si yame fe tɔtɔ ado dukɔa fe gakpɔmɔnunyawo de ŋgɔ to ya uevɛ fe agbɔ masɔmasɔ, agbenɔnɔ tɔtɔ de yame fe tɔtɔ ɲu kple hadomegbenɔnɔ fe ŋgɔyiyi de ŋgɔ. Dukɔa fe yame fe tɔtɔ dodo kple dodo siwo wɔm dukɔa le la le dodo tɔxɛ nu eye wosɔ kple yame fe dedinɔnɔ dɔdzikpɔga la fe dodoawo.

## Dɔ ka GCF dɔdzikpɔga la ado aloe le Ghana?

Godoo la, GCF ana alədodo wənawo kple ŋgɔyidə siwo:

- Le dɔdɔ nu kple Ghana fe yame fe tɔtɔ dɔdowó eye wodee fia be ŋutete le wo si be woade yame fe gbegblé dzi kpɔtɔ.
- Ana alədodo Ghana fe ŋgɔyidəwo fe taqodzinuwo be woanɔ tenu.
- Ado wənawo de ŋgɔ le tefe siwo amewo le, wofe agbenɔnɔ tɔtɔ de yame fe tɔtɔ ŋu be woate ŋu ade yame gbegblé wənawo dzi kpɔtɔ be woade vi na akpa eveawo.
- Le dɔdɔ siwo ade nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa dzi la ŋu dɔ wɔm
- Fe dɔdowó sɔ de kaka de ame nɔewo dzi fe dɔdowó kple sewo nu kpakple nutoa me fe hadomegbenɔnɔ fe dedinɔnɔ wənawo nu.

## 2.0 Dɔwɔfe si dukɔ la tia

Hafi Dukɔ ade ŋutɔ nate ŋu ade ga le GCF alo yame fe dedinɔnɔ dɔdzikpɔga me la, ele be wōadø dɔwɔfe si dukɔ la tia (National Designated Authority) (NDA) alo wōatia dɔwɔfe ade koj na dɔdeasi sia wɔwɔ. Dɔwɔfe siae anye “Dɔgɔgbenɔla” anɔ efe dukɔa kple GCF dome. Dɔwɔfe si Dukɔa ŋutɔ tia (NDA) la anye nyaxɔdeakɔla anɔ efe dukɔ kple GCF dome, afo nu de efe dukɔa nu na GCF tso dɔdɔ siwo le efe dukɔa si ku de yame fe gbegblé dzi dede kpɔtɔ kple nu siwo ado yame fe dedinɔnɔ wənawo de ŋgɔ ŋu. Ghana dziduua tia “Economic Strategy and Research Division (ESRD)” siwo nye dɔwɔfe si kpɔa

Ganyawo dzi la fe alədzewo be woanye dɔwɔfe si awɔ dɔkple GCF.

## NU KAE NYE NDA FE DODEASIWO LE GHANA?

Abe GCF fe dɔdeasiwo ene la, dɔdeasi vevi evee le NDA la si:

- Ele be NDA la nadé asi agbalé si (Dɔwɔfe alo dɔwɔha siwo di be yewo ɲutɔwo yewoade ga le GCF Dɔdzikpɔga la me). (Direct Access Entities (DAEs) ɲlɔ la te.)
- Ele be NDA la nadé asi de ɲgɔyidɔ siwo wodi be woawɔ le Ghana la dzi.

Kor la, NDA Dɔwɔfe si le Ghana la fe dɔdeasiwoe nye esiwo gbɔna:

a. Ayɔ dziqdu dɔwɔfewo, qokuisi dɔwɔfewo kple dukɔmeviwo fe habɔbɔwo fe dɔwɔhawo be woade dzesi dɔwɔfe vevi siwo GCF ana alədodoe le ganyawo gome.

Dɔwɔha siwo dometɔ adewoe nye, dziqdu dɔwɔfe bubu siwo fe dɔwɔwɔ hiā, dukɔmeviwo fe habɔbɔwo, ɲgɔyidɔwɔlawo, qokuisi dɔwɔlawo, gadzradofewo kple nutowo me kple wɔnamanɔŋutɔwo fe habɔbɔwo kple nyɔnu siwo akpɔ gome le Dɔdzikpɔga la ɲu dɔwɔwɔ me. Wofo nu tso esia ɲu memie de NDA fe dɔwɔha vovovowo fe dɔdɔ la me:

- b. Awɔ dodo de Dukɔa fe wɔnawo ɲu kple nutsotsonana tso wo ɲu.

NDA la awɔ dɔ abe ɲgɔnɔla ene. Awɔ dodo de dɔ siwo dukɔa di be yeawɔ la ɲu eye wɔana nutsotsø edziedzi tso wofe wɔnawo ɲu. Aŋlo agbalɛ tso ale si yame fe tɔtɔ le dukɔa me ɲu eye wɔade dzesi nu vevitɔ siwo le GCF fe dɔdowɔ me. Nu siawo dometo ḍekae nye ɲgɔyidɔ siwo dukɔa di be yeatsɔ GCF Dɔdzikpɔga la awɔe.

- c. Ayɔ dɔwɔfe siwo dze awɔ dɔa la fe ɲkɔwo na GCF

NDA la awɔ takpekpe kple dzidudu dɔwɔfewo, ḍokuisi dɔwɔfewo kple ḍokuisi habɔbɔwo eye wɔatia dɔwɔfe adewo be woate ɲu akpɔ gome le GCF fe dɔdzikpɔga la ɲu dɔwɔwɔ me. Hafi mɔbiagbalɛ siwo DAE siwo di be woanjɔ yewofe ɲkɔwo ne yewo ɲutɔwo yewoate ɲu ade ga le GCF dɔdzikpɔga me la, ele be NDA la naŋlɔ tiatiagbalɛ akpe de wofe mɔbiagbalɛ la ɲu.

- d. NDA la nana nyanya GCF tso wɔna siwo dzi woda asi do kple ɲgɔyidɔgbalɛ siwo woŋlɔ la ɲu.

Ele be NDA la nagblɔ wɔna siwo dzi woda asi do la na GCF, atsɔ ado kpe edzi be dɔwɔfe siwo wotia la fe agbalɛ siwo woŋlɔ la sɔ kple dukɔ la fe yame fe gbegblɛ wɔnawo kple dɔdowɔ.

- e. NDA la anye ɲgɔgbenɔla na dɔwɔla siwo le klalo kple alɔdodo dzadzradɔ wɔwɔ le dukɔa me.

NDA la ɲutɔ akpɔ gome le dɔdzikpɔga la ɲu dɔwɔwɔ me alo atia gbeta dukɔ ade, nuto gā ade,

duk a alo duvi ade, dzidu u d w fe ade, dokuisi d w fe ade alo dokuisi hab bo ade si w  dzadzra o hele klalo be yeaw  do kpli wo.

**f. NDA la ak o be wow  de GCF D dzik ga la fe d dowo dzi**

NDA la al   ku de nuwo  u, ak o eg o be wow  de GCF d dzik ga la fe d dowo kple hadomegben o dedin o w nawo,  utsu alo ny nunyenye fe d dowo, ganyawo fe d dowo kple d do bubu siwo ad ju ha la w  la dzi. Kpe de esiawo  u la, woak o eg o be wow   g yid o alo w nawo de d do t x  la nu p p p .

**NDA D w fea fe D  B buwo**

Kpe de NDA la fe d  siwo GCF g l   u la, NDA d w fea agaw  d  t x  bubu siwo gb na la:

**• NDA D W FEA ANYE ADA U DOHA T X  (TAC)**

NDA d w fea la kple ad ju ha t x  la aw  d  le d w fea  eka. NDA la fe d deasie nye be woaw  takpekpe, an  ad ju  om na akametiwo ku de TAC fe d wo w w   u.

**•  kul le de d a  u**

D w fea an   ku l m de d w fea siwo wotia la fe w nawo kple  g yid o w w   u eye w ak o eg o be wow  de GCF fe hadomegben o kple nutowo me fe sewo dzi de d do nu si nye nu siwo wodi be

yewoawɔ be ne wodze ŋgɔyidɔ ade gɔme la, matsi kpo dzi o.


- Woana nutsotso fe sia fe tso dɔdzikpɔga la ɔju dɔwɔwɔ ɔju le Ghana
- Ele be NDA la naxɔ nutsotso tso dɔ siwo katā wodi be yewoawɔ le Ghana la ɔju.
- Ele be dɔwɔfe la hā nafo nu tso GCF fe dɔwo, taqodzinuwo, kuxiwo kple dɔdɔ si nu wowɔa wofe dɔwo dɔ la ɔju na dɔwɔfe siwo le dukɔa me kple dɔwɔhawo ɔju.
- Ele be dɔwɔfe la nato dɔwɔgbalɛ siwo dɔwɔfewo ɔjɔ la me nyuie hafi atsɔ wo na NDA
- Ele be dɔwɔfe la nawɔ numedede siwo hiā la na dɔwɔhawo kple nu siwo woawɔ be woada asi de alɔdodo siwo wobia la dzi
- Abe klalonɔnɔ na wɔnawo fe akpa ade ene la, enye dɔwɔfe la fe dɔdeasi be woado ɔjusɛ dɔwɔfe siwo le efe dukɔa me, awɔ numedede na wo be woate ɔju awɔ de dɔdɔ siwo ku de nutoa me kple hadomegbenɔnɔ fe dedinɔnɔnyawo ɔju la dzi kple susu be dukɔwo ɔjutɔ nate ɔju ade ga le GCF Dɔdzikpɔga la me.

## NDA FE TUTUĐO LE GHANA

Woawɔ dɔwɔnuwo kple dɔdɔ siwo li fifia la ɔju dɔ eye woakpɔ egbo be dɔa li ke, woade dɔ la gbugbɔwɔ dzi kpɔtɔ eye woakpɔ egbo be wɔnawo yi edzi nyuie. NDA la fe dɔdzikpɔkɔpɔ wɔnawo ku de dɔwɔfe bubuawo fe dɔwɔwɔ de zeyisi dzi, wofe dɔwɔwɔ de dɔdɔ nyuitɔ nu

kple alədodo NDA la ku de GCF fe wɔnawo kple gade  
yame fe dedinɔnɔ wɔnawo me ɔju.

Woakpɔ NDA fe Tutudo le Ghana le Tata 2lia si gbɔna  
la me:



**NB: NDA dəwɔfɛ la ana nutsotso habəbə tefenɔla si**  
wotia, (Focal Person) ame si hā ana nutsotso dudu la si  
kpɔa ganyawo dzi to dəmegāwo fe tatɔ dzi

### NDA LA FE DCWCMC LIUTI DODOWO

Wowɔ dodo siwo nu NDA la awɔ efe dəwo do kple susu  
be woawɔ de dodo siwo dzi GCF azɔ do le efe dəwo wɔwɔ  
me. Dodo vevi si nu woawɔ dɔ do lae nye esiwo gbɔna:

#### Dəwɔfɛ si kpɔa ganyawo dzi-Dəwɔfɛ si Dukɔa tia

Dəwɔfɛ si kpɔa ganyawo dzi la fe alədze siwo nye  
gakpɔmɔnunyawo fe dodo kple nugɔmekuku dəwɔfɛ  
Economic Strategy Research Division (ESRD) woe nye

dɔwɔfe siwo wotia le Ghana dukɔa me be woawɔ dɔ kple GCF le Ghana dukɔa me.

ESRD dɔwɔfe siawo fe ɔfisiwo le dɔwɔfe si kpɔa ganyawo dzi fe dɔwɔfe (Ministry of Finance). Dɔwɔfe siawoe kpɔa GCF fe wɔnawo dzi le Ghana to dukɔa tefenɔla alo “Focal point Person” dzi, DAE kple ŋgɔyidɔwo wɔla siwo katā di be yewoawɔ dɔ kple GCF la, ele be woato NDA Dɔwɔfea dzi. NDA Tefenɔla la afo nu na Dudɔla si kpɔa Ganyawo dzi (Ministry of Finance) ku de GCF fe nyawo ɲu to Dɔmegāwo fe Tatɔ dzi.

### ***Adaŋudɔha Tɔxε la (TAC) me nɔlawo kple wofe dɔdeasiwo***

Adaŋudɔha tɔxε la (TAC) me nɔlawo nye dɔwɔha denqɔ si wotia be woadø adaju tso yame fe dedinɔnɔ dɔdzikpɔga la ɲu dɔwɔwɔ ɲu le Ghana.

Wofe dɔdeasi koj enye be woawɔ dɔdø siwo afia afɔdɔfe NDA la eye woana kpekpedeju, alẽ ɲku de dɔwo ɲu, ado adaju na dɔwɔfe siwo woana ɲusēe kple dɔ siwo me woade gae le dukɔa me.

### ***Adaŋudɔha Tɔxε la me nɔlawoe nye:***

TAC alo Adaŋudɔha Tɔxε la (TAC) nye dɔwɔha vovovowo fe fufifo si fe zimenɔla anye NDA la. Ame wuidækɛ (11) le adaŋudɔha tɔxε la me siwo tso dziduđu dɔwɔfewo, dɔkuisi dɔwɔfewo kple dukɔmeviwo fe habɔbɔwo me. (siwo nye dɔwɔfe siwo le yame fe dedinɔnɔ nyawo gbɔ kpɔm la tefenɔlawo)

## **Adaŋuðoha Tɔxø (TAC) la me nɔlawoe nye:**

- Dɔwɔfe si kpɔa Ganyawo dzi  
(Ministry of Finance) (Zimenɔla)
- Dɔwɔfe si kpɔa nutowo me, Dzɔdzɔmerjutinunya,  
Mɔðarju ɻutinunya kple Nutovewo fe nyawo dzi  
(Ministry of Environment, Science, Technology  
and Innovation) (MESTI)
- Dɔwɔha si kpɔa ɻgɔyidɔwo fe Đodowonyawo dzi  
(National Development planning Commission)  
(NDPC)
- Dɔwɔfe si kpɔa Agblemenukuwo, Nuðudu kple  
Agbledenyawo dzi  
(Crop Services Directorate of Ministry of Food  
and Agriculture)
- Dɔwɔfe si kpɔa Nyɔnuwo, Ðutsuwo, Ðeviwo kple  
Hadomegbenɔnɔ fe Dedinɔnɔnyawo dzi.  
(Ministry of Gender, Children and Social  
Protection)
- Dɔwɔfe si kpɔa Avenyawo dzi  
(Forestry Commission)
- Dɔwɔfe si kpɔa Latriki kple Mɔmeminjusẽ nyawo  
dzi  
(Energy Commission)
- Dɔwɔfe si kpɔa Nutowo me fe Dedinɔnɔnyawo dzi  
(Environmental Protection Agency (EPA))
- Dɔwɔfe si kpɔa Dedziðudu kple Du viwo fe  
ɻgɔyiyi nyawo dzi  
(Ministry of Local Government and Rural  
Development)(MLDRD)

- Dokuisi Dəwəfəwo fe Habəbəwo  
(Private Enterprise Foundation)
- Dokuisi Habəbəwo  
(Civil Society Organization)

Be kakadədzi nanɔ anyi be dukɔa fe dəwəha vovovowo le eme la, NDA la agakpe habəbə vi bubuwo, nyənuwo fe habəbəwo kple wəamitəwo fe habəbəwo ne ehiā.

### **Aðanuðoha Təxə la (TAC) Emenəlawo kple wofe dədeasiwo.**

Aðanuðoha təxə la (TAC) wəa dədə siwo fiaa afədofe eye wənnaa alədodo kple mənukpəkpa dəwəfəwo be woate ȳu awə də siwo ku de yame fe dedinənə ȳu, vevitə ku de GCF fe wənawo ȳu.

TAC wəa dədə nyuiwo eye wōwəa takpekpe kple dziduđu kple dəwəfə siwo menye dziduđu tə o, dokuisi dəwəfəwo hā le eme, be woate ȳu akpə gome le ga home si gbeta dukɔwo ka de yame fe dedinənə wənawo ȳu le Ghana dukɔa me la me.

### **TAC fe dədeasiwo dometə adewoe nye:**

- a. Woawə dədə siwo afia afədofe la na NDA ku de yame fe dedinənə wənawo ȳu le dukɔa kple nutowo me kple ganyawo kple wofe tađodzinuwo
- b. Woafia afədofe dukɔmetəwo kple gbeta dukɔmetəwo ku de tefə siwo ya ueue medona le fūu o kple yame fe dedinənə wənawo ȳu le Ghana.

- c. Woawɔ numetotowo eye woado adanu ku de gabiagbalɛ siwo dɔwɔfɛ siwo wona ŋusée la tso na NDA la.
- d. Woakpɔ egbɔ be dɔwɔfɛ siwo wotia hena alədodoe le ga gome la wɔ wofe ŋgɔyidɔwo de dodo nyuitɔ nu abe ale si wôle le dukɔa fe dɔdowɔ kple wɔnawo me nu ene.
- e. Woawɔ dodo siwo ɲu dɔ woate ɲu awɔ le nutowo me eye woahé tɔtɔwo va dɔwɔfeawo be woate ɲu atrɔ asi le wɔna siwo ado dɔa wɔwɔ de ŋgɔ le nutoawo me la ɲu.
- f. Woadø dækawɔwɔ de ŋgɔ le dɔwɔhawo katā dome.

## OWANY CNUCNCWOD DZI LE DUKɔA ME.

**(National Climate Change Steering Committee)**

NCCSC Dɔwɔha sia me nɔlawo nye ame siwo wotia tso dziduḍu dɔwɔfewo. Wofe dɔdeasie nye dɔdzikpɔkɔ kple afɔdɔfɛfiafia dɔwɔfewo be woate ɲu awɔ yame fe dedinɔnɔ dɔdɔawo ɲu dɔ le Ghana.

NCCSC le MESTI fe dzikpɔkɔ te. Dɔwɔha sia me nɔlawo nye dziduḍu dɔwɔfewo, yunivesitywo, nugɔmekuku dɔwɔfewo, dɔkuisi dɔwɔfewo kple dɔkuisi habɔbɔwo (NGO) tefenɔlawo, ame siwo wona ŋusée le dziduḍu dɔwɔfɛ la fe gbededɛ nu.

Le esime TAC fe dɔdeasi konj enye dɔdɔwɔwɔ, afɔdɔfɛfiafia kple alədodonana la, NCCSC ya fe dɔdeasie

nye adanjuqdodo na NDA la. Ijuse le NCCSC la si be wōagbugbɔ asi atrɔ le dɔdowo kple wɔnawo ịju be woassɔ de dukɔa fe taqdzinuwo nu.

Esi NCCSC fe dəwəwɔ le vevie ta la, ele be NDA nana nutsotso tso NCCSC ịju tso GCF fe dəwo katā ịju.

## **NDA FE ADZODODO KPLE GOMEKPO DƏWƏCHA BUBUWO**

GCF naa alədodo kple kpekpedeñu tɔxε dukɔ madençɔwo le wofe ŋçiyiyi kpɔkpo wɔnawo me. Ele be amewo kple nuto siwo axɔ GCF fe alədodo le ga me la fe gbe nasē alo woate ịju afo nu tso ŋçiyiyi si dim wole kple ale si wodi be woawɔe ku de wofe hiahiāwo kple nu siwo dim wole la ịju.

De esia ta la, dəwəha siwo katā axɔ alədodo le yame fe dedinɔnɔ dədzikpɔga nyawo me la abe dziduđu, dokuisi dəwəfewo, nutowo, dokuisi habəbəwo ene me la, woawo də asi asii kple GCF dəwəfea to dəwəha vovovoawo kple adanjuqdohawo fe wɔnawo dzi kple susu be woade dzesii be wɔnawo nye yewo tɔ.

Nutɔnyenye sia asu wo si to dəwəhawo katā fe dəwəwɔ le yame fe dedinɔnɔ fe ganyawo, GCF fe wɔnawo me ku de wofe dədeasiwo, wofe ịjutete kple nu si dim wole la ịju.

### **3.0 DOWEFE SIWO WONANANA IJUSEE KPLE IJUSENANA WONA**

#### **Dowefe siwo wonanana ijusee**

GCF ijutə mewəa ŋgɔyidəwo o, ke boj ewəa wo to adzədodo kple dowefe siwo wonanana ijusee la dzi. Dowefe siwo wonanana ijusee la ate iju anye dəkuisi dəwəfəwo, dziduḍu dəwəfəwo, dəkuisi habəbəwo, dukəa, duviwo, nuto gā alo gbəta dukə me dəwəfəwo siwo di be yewoawə də tɔxə adə si ku de yame fe dedinənə iju alo wəna adəwo eye woatsə wəna siawo fe agbalē na GCF. Ele be də siwo wodi be yewoawə la nano GCF fe dədəwo nu ku de wofe ganyawo, nutowo me, hadomegbenənə fe dedinənə kple ijutsu alo nyɔnunyenye fe nyawo iju.

Ele be Dowefe siwo wonanana ijusee la naŋlo agbalē ku de ale si woawə ga si woaxə la iju dəe iju to aðaŋuxəxə tso NDA alo wo tefenɔlawo gbo, ku de dukə siawo dometə de sia de fe gahiahia hena yame fe dedinənə wənawo iju. Dowefe siwo womena ijusee o la, ele na wo be woawə deka kple dowefe siwo wonanana ijusee ne wole wofe ga iju dəwəwə dədəwo fe agbalē tsəm na GCF

#### **NU KAE NYE IJUSENANA TSO GCF GBO?**

Ijusenana nye wəna si wəwə me dəwəfəwo nadee afia le be ijutete le yewo iju yewoate iju awə ga siwo GCF ana yewo la iju də le dədə siwo le GCF si la nu pəpəpə. Hafi dowefe siawo dometə adə nate iju axə ga tso GCF gbo la, ele be NDA la nadie dzesi wo eye wōatia dukə fe

dɔwɔfɛ ade be woana ɻusēe be wɔate ɻu axɔ ga le GCF gbo abe Dɔwɔfɛ si ɻutsɔ ate ɻu axɔ ga le GCF gbo ene (Direct Access Entities) (DAEs).

Hafi woana ɻusē dɔwɔfɛ ade be woaxɔ ga le GCF Dɔdzikpɔga sia me la, GCF dɔwɔha alo akametiwo agbugbɔ ato mɔbiagbalɛ siwo woŋɔ hena ga la xɔxɔ la me nyuie, akpɔ be dɔwɔfɛ siwo ɻɔ agbalɛa de, wofe wɔnawo sɔ de GCF fe dɔdɔwo dzi, ku de wofe nutowo me kple hadomegbenɔnɔ fe dedinɔnɔ nyawo ɻu. (ESS) eye wole wɔwɔm de ɻutsu alo nyɔnunyenyɛ fe dɔdɔwo dzi.

## DɔWɔFɛ KAWO ɻUTɔ ATE ɻU ABIA GA TSO GCF DɔDZIKPɔGA LA ME?

Ga siwo tso GCF gbo la ayi na Dɔwɔfɛ siwo wona ɻusēe Accredited Entities (AE) hena ɻgcyclɔwo wɔwɔ.

Dɔwɔfewo katā, dziduɖu dɔwɔfewo kple dokuisi dɔwɔfewo kple dokuisi habɔbɔwo alo NGOwo, siwo le Ghana la ate ɻu aŋɔ agbalɛ, abia be woana ɻusē yewo abe DAEwo ene. Gake hafi esia nava eme la, ele be:

- a. Woadɔ dɔwɔfɛ la de senu le Ghana dukɔa me.
- b. Dɔwɔfɛ la nadee afia be dɔdɔ nyuiwo, wɔnawo kple afɔdɔfe triakɔwo le dɔwɔfɛ la si.
- c. Dɔwɔfɛ la nadee afia be ɻutete kple nutefekpɔkpɔwo le ye si be yeate ɻu awɔ dɔ la

Kpe de esiawo ɻu la, ele be dɔwɔfɛ siwo katā di be yewoanye DAEwo la nawɔ de GCF fe dɔdɔwo kple kaka de ame nɔewo dzi fe dɔdɔwo dzi le nutowo me kple

hadomegbenonɔ fe dedinonɔ kple ŋutsu alo nyɔnunyenye fe dɔdowɔ dzi abe ale si woŋlɔe de GCF fe Adaŋudoha la fe dɔwɔwɔ fe dɔdowɔ kple afɔdofewo me ku de gaxɔxɔ tso GCF Dɔdzikpɔga la me ŋu ene.

## ALEKE DɔWɔFEWO AWA OWO CɔLJA CWA AGBALĒ HENA GCF DɔDZIKPɔGA LA CXɔX

Dɔwɔfe ade ŋutɔ fe gaxɔxɔ tso GCF Dɔdzikpɔga la me nye GCF fe wɔna vevitɔwo domɛtɔ deka. Egɔmee nye be, dukɔ siwo axɔ gaa la ate ŋu atia habɔbɔ ade le dukɔa alo du ade me, ate ŋu anye dzidudu dɔwɔfe, dokuisi dɔwɔfe alo dokuisi habɔbɔ (NGO) ade si ŋutɔ ate ŋu axɔ ga tso GCF Dɔdzikpɔga la me ŋgɔgbeda adeke manɔmee.

Anyo be woado ta de NDA lagbɔ kaba kple edziedzi. Dɔwɔfe siwo di be yewo ŋutɔwo yewoade ga le GCF Dɔdzikpɔga la me (Direct Access) la, ahiā be woawɔ nu siwo gbɔna la de dɔdɔ sia nu pεpεpε:

1. Ele be woaxɔ Ametiagbalē le dɔwɔfe si dukɔa tia (NDA) la gbo.
2. Ele be woaxɔ Ijusēnana ame fe agbalē to Yavalā dzi (Online Accreditation System) (OAS) tso GCF gbo.
3. Ele be woajlɔ mɔbiagbalē la de dɔdɔ siwo nu woana ŋusē dɔwɔfe siwo wotia la fe dɔdowɔ nu
4. Ele be woatsɔ mɔbiagbalē la na dɔwɔfe la eye woaxe ŋusēnanafe hā.
5. Woado GCF fe biabia siwo woŋlɔ de dofe gbātɔ kple dɔde evelia la ŋu.

6. Ne woda asi de edzi hede asi ɻusēnanagbalē Gā (Accreditation Master Agreement) (AMA) la te.

Ehiā be GCF nana ɻusē Duk a fe d w fewo nenye be wofe w nawo le d odo t x  siwo wor  de tata 2lia me la nu eye ele be NDA la h  natia wo.

ɻus nana duk a fe d w fewo le d w fewo ɻut  fe gax x  le GCF D dzikp ga la me fe d odoa nu la, (Direct Access Modality) ana kpekped ju duk wo be:

- i. Woad  ɻus  duk a fe d w fewo
- ii. Ana nut nyenye kple ak ntanana w na ses  ade nan  duk  la si
- iii. Ana be woate ɻu ana xexl medzesi wofe d w nuwo (systems) kple w nawo
- iv. Ana be gbeta duk wo fe d zesidede wo alo wo nyanya nadzi de edzi eye
- v. Woana be woate ɻu aw  d  kple GCF le wo d kuiwo si, le esime be woato gbeta duk  ade dzi.

### Kaka de Ame n ewo dzi fe d odo t x ewo (Basic Fiduciary Standards)

D odo siawo nye g omedzenuwo na d dzikp ga la ɻu d w w . D odo siwo dzi wotu kaka de ame n ewo dzi fe d odo t x ewo d  la domet  adewoe nye be, ele be d w fe la nad  afia be ɻutete le yewo si be yewoana ak nta nyui t o ga siwo yewoax  kple ale si yewoaw  gawo ɻu d e la ɻu, woana nutsotso si me me k  nyuie le d odoaw  kple se la nu p p p  ne wole ak nta nam. Woak  eg o be wona nutsotso t o d w fe la fe d w w  kple wofe

adjanjudoha la ju de xeyixi nyuitɔ dzi eye nutsotso si woana la nanye nu si dzi woaka do, nu deditɔ kple nu si le kaba de ame nœwo dzi fe dodo la nu pεpεpε. Ele be dɔwɔfε la fe dɔwo wɔwɔ naðee afia be wowɔ dɔ nyui de xeyixi nyuitɔ dzi. GCF gabia tso dɔwɔfewo katã si be wofe wɔnawo me nakɔ nyuie eye wofe akɔntanana nanɔ GCF fe dodo nyuitɔ nu – siwo dometɔ aðewo nye, belèle na dɔa kple ame ðokui tsɔtsɔ asa vɔe de dɔa ta be fɔmalɛmalɛ de dɔa ju, dɔwɔnuwo fifi, nu fitifiti wɔwɔ kple dɔwɔnuwo dome gbegblɛ, nutsotsonana tso ðokuitɔdidi wɔnawo ju (esiwo wowɔ, esiwo wodi be woawɔ alo esiwo wosusu be wowɔ) kple nudzeamewɔwɔ alo agbenɔnɔ nyui ðodowó kple nudoanyi siwo ado anukwareðidɔ kple akɔntanana wɔnawo de ñgɔ.

## ÑUSEÑANA FE WɔNAWɔ

Dɔwɔfε si di be woana ñusẽ ye la, ele ne be wɔanjɔ mɔbiagbalɛ na GCF to GCF fe Ñusénana ame to yaavalã dzi wɔna me (Online Accreditation System) dzi, nu si anɔ dɔwɔfε si dze na ñuséxɔxɔ le GCF gbɔ la fe ðodɔ la nu. Ele be dɔwɔfε siwo le duwo, dukɔa kple nuto gāwo me, dziduñu dɔwɔfewo kple ðokuisi dɔwɔfewo – dɔwɔfε siwo ñlɔ agbalɛ be woana ñusẽ yewo la, woatsɔ tiatiagbalɛ si woxɔ tso NDA la akpe de mɔbiagbalɛ si woñlɔ be woana ñusẽ yewo la ju le ðodɔ tɔxε ade nu. Woate ju atsɔ mɔbiagbale sia na GCF xε sia xi. Xeyixi adeke metsi tsitre de exɔxɔ ju o. Ghana ðoe be yeawɔ de ñusénana fe ðodɔ la dzi abe ale si wɔle le GCF fe ñusénana ðodɔ la me ene.

Dəwəfe siwo lɔ̄ la, woate ɲu aŋlə məbiagbalē sia alo NDA abia tso dukɔ̄a fe dəwəfewo si be woanjə məbiagbalē la le houliuli wɔ̄wɔ̄ fe dədowō nu be woatia DAEwo. Đofe enee le dədō sia me:

1. Dəwəfewo ɲutɔ̄ fe məbiagbalē ɿɔ̄jɔ̄ alo dukɔ̄a nabia tso dəwəfewo si be woanjə məbiagbalē la.
2. Məbiagbale dədō da to yaavalā dzi (Online Application Submission)
3. ɻuŋenana me toto
4. Se ɲu ɔ̄wɔ̄pɔ̄


## AME ĐOKUI ME YIYI FE ɻUÑENANA

GCF wā qodō tɔ̄xə si wona ɻikə̄ be Ame đokui me yiyi dəwənu (Self – Assessment Tool) be wōana kpekpedeñu dəwəfewo be womagblē ɻeyiși kple ga le gəmedzedzea me o kple susu be woayi wo đokuiwo me, akpɔ̄ be yewodze axɔ̄ ɻusē tso GCF gbo hena GCF dədzikpɔ̄ga la xɔ̄xɔ̄. Woate ɲu akpɔ̄ ame đokui me yiyi dəwənu (Self Assessment Tool) sia le yaavalā dzesi sia dzi:

<https://www.greenclimate.fund/accreditation/self-assessment>.

## 4.0 ALE SI WOAXɔ̄ GCF DCDZIKPɔ̄GA LAE

Dəwəfe siwo ɻutɔ̄wo ate ɲu axɔ̄ gaa la (Direct Access Entities) ele be woato wōna ade me le Ghana hafi woate ɲu atsɔ̄ wofe məbiagbalēwo na GCF be woado alɔ̄ wo le ganana me.



### Tata 3lia GCF fe gade de ɲgøyidəwo me fe dofewo

GCF doa alə wəna siawo:

- Doa gomekpɔkpɔ de ɲgo
- Wəna siwo woate ɲu atro be ɲgøyiyi nava

- Nana be ŋɔyidɔwo lia ke
- Wɔa nu siwo dea vi na dukɔ si xɔ alədodoa la
- Doa dukɔ la fe nutɔnyenye wɔnawo de ŋɔ
- dens fiana be yewofe ganyawo le te nu alo le edzi yim nyuie

## **ASIDADA DE ALƏDODOBIAGBALÈ LA DZI**

Asidada de alədodobiagbalè la dzi nye asidada de edzi fe dɔdɔ tɔxɛ ade si NDA la wɔ de dididedefiagbalè siwo katā wotsɔ na GCF la ɔju. asidada de dididedefiagbalè la dzi dɔdɔ sia fe tađodzinue nye be, woakpɔ egbɔ be dididedefiagbalè siwo woŋlɔ la sɔ kple dɔdɔ siwo dukɔa wɔ de yame fe dedinɔnɔ wɔnawo kple mɔ siwo nu dukɔa di be yeawɔ nu siawo dɔ la nu kple susu be woate ɔju ana alədodo dɔwɔfe siwo nye dziduđu tɔ kple esiwo menye dziduđu tɔ o kple dɔkuisi dɔwɔfewo tso dɔdzikpɔga la me.

### **Asidada de nu dzi dodo la fe tađodzinu**

Tađodzinu evee le asidada de nu dzi fe dɔdɔ sia si:

- Woakpɔ egbɔ be wɔnawo kple ŋɔyidɔ siwo woawɔ le Ghana la sɔ kple dukɔa fe ŋɔyidɔwo fe kelili fe tađodzinu la kple
- Woakpɔ egbɔ be ame siwo le Ghana, vevito amewo kple nuto siwo ɔju GCF fe wɔnawo gblè nu le la, ɔjusɛ le wo si be woagbe nu le wɔna mawo gbo

## **Asidada de dididedefiagbalē dzi gbogblō na agbalēnlɔlawo**

Ele be woatœ asidada de nu dzigbalē la na GCF dɔwɔfea, nenema kee nye gabiaagbalē de sia de si abia alədodo tso GCF dədzikpɔga la me.

NDA lae nye dukɔa fe dɔwɔfe si fe dɔdeasi wɔnye be woada asi de GCF fe ŋɔyidɔwo dzi hafi atsɔ na GCF be woabu ta me tso wo ɲu. Be woakpɔ egbo be nutɔnyenye le dukɔa si la, ele be dədzikpɔga la fe adarjuðoha (Fund Board) la nabu ta me tso gabiaagbalē siwo ɲu wotsɔ asidada de nu dzi ləta si te NDA tefenɔla de asi la akpe de gabiaagbalē la ɲu.

Ne edzɔ be wotsɔ gabiaagbalē ade na NDA la gake wometsɔ asidada de nu dzi ləta kpe de eju o la, ele be dɔwɔfe la nana nyanya NDA la alo wofe ŋgɔgbenɔla alo dɔwɔfe si nye ŋgɔgbedea na wo (focal point) la be womawɔ dɔ tso wofe agbalē la ɲu atsɔ na dɔwɔha la o, dzaa NDA la alo wofe ŋgɔgbenɔla tsɔ wofe asidada de nu dzigbalē la kpe de eju hafi. Ele be NDA la natsɔ asidada de nu dzigbalē la vε le ɲkeke bleatɔ (30) me le nutsotso sia xɔxɔ megbe. Ne wometsɔ agbalē la vε le ɲkeke bleatɔ megbe o la, womagawɔ dɔ tso wofe gabiaagbalē la ɲu o eye dɔwɔfe la ana nyanya AE/ Intermediary alo ŋgɔgbedea.

NDA la alo ŋgɔgbedea fe nyanyanana tso asidada de nu dzigbalē la ɲu le dɔdɔ sia nu la fia be:

- a. Dziɖudu metsi tsitre de mɔbiagbalē la ɲu o.

- b. Gabiagbalē si woŋlɔ la sɔ kple dukɔa fe tađodzinuwo, wɔnawo kple dđodowo eye wole dđodo nyuitɔ nu.
- c. Gabiagbalē si woŋlɔ la sɔ de dukɔa fe sewo kple dđodowo nu teſe siwo woawɔ ga la ŋudɔ le kple hadomegbenɔnɔ fe dedinɔnɔ sewo nu.

### **Asidada de nu dzi wɔnawo fe tenunɔnɔ**

Be woakpɔ egbɔ be asidada de nu dzi dđodoawo nawɔ dɔ nyuie la, ele be NDAwo nakpɔ egbɔ be, GCF wɔnawo fe dɔ si wode tome le dukɔwo me la wɔ de dđodo tɔxɛ siwo gbɔna la dzi kpe de GCF fe gade de dɔ me dđodowo ɲu be woanɔ GCF fe dđodowo nu hafi woatsɔe na GCF dɔwɔha alo dđodzikpɔlawo be woada asi de edzi.

### **Dđodowo dzi wɔwɔ pɛpɛpɛ**

Mele be ɲɔyidɔ ađeke wɔwɔ nagblē nutoa me alo ahe nutoa me gbegblē wɔna yeye ađeke vɛ o, magblē nu le nutoa me tɔwo fe gakpɔmɔnunyawo ɲu o eye mahe vovototodeameme wɔna vɛ alo agblē nu le hadomegbenɔnɔ fe dedinɔnɔ ɲu o.

**Sedziwɔwɔ:** Ele be NDAwo nakpɔ egbɔ be le ɲɔyidɔwo wɔwɔ me la, wowɔ de nutoa me kple hadomegbenɔnɔ fe dedinɔnɔ kple kaka de ame nɔewo dzi fe dđodowo dzi pɛpɛpɛ, ɲɔyidɔ siwo wɔm ɲɔgbenɔlawo le hā le eme – nenye be eđe li nenema.

**Nuwo fe dzedze nyuie kple gbedeasiwo xɔxɔ bɔbɔe.**

Ele be NDAwo nawɔ de gbeta dukɔwo fe dɔdɔwo dzi be nuwo me dede me nakɔ nyuie le dɔdɔ la nu eye be woate ɲu axɔ nutsotso tso ɲgɔyidɔ siwo wɔm gbeta dukɔwo fe ganyawo dzikpɔlawo le la ɲu. Ele be woana nyanya tso ɲgɔyidɔ siwo wodi be yewoawɔ la ɲu kaba de ɣeyiɣi nyuitɔ dzi, to nyadzɔdzɔkaka mɔnu si bɔ la dzi le gbegbɔgblo nyuitɔ alo gbegbɔgblo si gɔme nutoa me nɔlawo kple ame siwo ɲu ɲgɔyidɔ la agblɛ nu le la se nyui me. Dziduɖu dɔwɔfe vovovowo anɔ eme.

Dɔwɔfe siwo NDA la awɔ dɔ kpli la, mele be woanye dukɔ adeke fe NDA dede ko o. Le kpɔdeŋu me, ele be dɔwɔfe siwo le nutoa me kple wofe ɲgɔyiyi, dɔwɔfe si kpɔa yame fe dedinɔnɔ nyawo gbɔ kple de dziduɖu dɔwɔfewo hã nalɔ de ɲgɔyidɔ siwo wodi be yewoawɔ la dzi.

**Dziduɖu dɔwɔfe vovovowo fe asikpekpe de dɔa ɲu kple wofe asidada de ɲgɔyidɔ la dzi.**

Le gbeta dukɔwo fe dɔdɔ nyuitɔ nu la, ele be woawɔ dutofo takpekpewo be dɔwɔhawo fe akpa gātɔ nada asi de ɲgɔyidɔ la wɔwɔ dzi – amebibble alo vɔvɔdodo na ame manɔmee, le gbeta dukɔwo fe dɔdɔ la nu be wɔanye nu si woawɔ le ablɔde me, woana nyanya amewo do ɲɔ eye woada asi de edzi. Ele be dɔwɔhawo nakpɔ ɣeyiɣi gedɛ, abu ta me tso dɔdɔ la ɲu, ase egɔme nyuie eye woate ɲu atsi tsitre de ɲgɔyidɔ la wɔwɔ ɲu.

Worjə nu tso dɔwɔhawo fe wɔfe ŋu memie de – Dɔwɔha vovovowo fe dɔwɔwɔ (MSES) dodo la me.

### **Gomekpɔlawo fe Takpekpewɔwɔ kple Asidada de nu dzi**

Ele be woawɔ dugbadza takpekpewo le gbeta dukɔwo fe wɔna nyuitɔwo fe dɔdɔwo nu eye woakpɔ egbɔ be gomekpɔla vovovoawo da asi de wɔnawo dzi amebeble kple vɔvɔdodo na ame manɔmee.

### **Sewo ŋu Dɔwɔwɔ**

Ele be woalẽ ŋku de ŋgɔyidɔwo ŋu, akpɔ be woso de dukɔa kple gbeta dukɔwo fe sewo nu gake menye ku de “Convention of the Elimination of Discrimination against Women, Stokeholm Convention, Basel Ban, Rotterdam Convention kple Convention on Biological Diversity” dede ko ŋu o.

### **Dodo siwo ku de ɻutsu kple Nyɔnunyenye nyawo ŋu**

Yame fe tɔtɔ le nu gblẽm le nyɔnuwo kple ɻutsuwo siaa ŋu. yame fe tɔtɔ le nu gede gblẽm le nyɔnuwo ŋu wu, GCF dɔdzikpɔga la fe tađodzinue nye be, woakpɔ egbɔ be wokpɔ ga home ade koj hena wɔna adewo, nu siwo ade ahedada dzi akpɔtɔ, ahado ɻutsuwo kple nyɔnuwo fe sɔsɔminasɔe nyawo de ŋgɔ eye woana ŋusɛ nyɔnuwo. Ele be ŋgɔyidɔwo kple wɔnawo fe tađodzinu nanye vovototo dede ɻutsuwo kple nyɔnuwo dome si yame fe tɔtɔ hena ve eye wɔana be woade kuxi siwo

yame fe tɔtrɔ hena va nyɔnuwo kple ɲutsuwo fe agbenɔnɔ dzi la dzi akpɔtɔ eye woanɔ klalo, atrɔ wofe agbenɔnɔ de yame fe tɔtrɔ ɲu kaba. GCF ana ga home ade hena kpekpedeŋunana be woatrɔ nyɔnuwo fe agbenɔnɔ de yame fe tɔtrɔ la kple wɔna siwo ade wofe fukpekpewo dzi akpɔtɔ le tefe siwo vovototo dede ɲutsuwo kple nyɔnuwo dome le edzi yim le de yame fe tɔtrɔ la ta.